



Broj: I-OP-1-374/10
Dana: 25. marta 2011.
NOVI SAD

GRAD NOVI SAD
GRADSKA PORESKA UPRAVA
n/r v. d. načelnika, Milici Runjić
Bulevar Mihajla Pupina 3/IV
21 000 NOVI SAD

Veza vaš broj: XXI-020-10/10-67 od 11. februara 2011. godine

Pokrajinski ombudsman je primio vaš dopis broj XXI-436-00003/10-362 od 6. januara 2011. godine, u vezi sa predstavkom N. R. iz S., kojim nas obaveštavate da vam je drugostepeno rešenje dostavljeno 9. decembra 2010. godine i da je stranci uručeno 28. decembra 2010. godine. Dopisom broj XXI-020-10/10-67 od 11. februara 2011. godine obavestili ste nas da je podnosilac predstavke dana 10. februara 2011. godine zaprimio blanko zapisnik o saslušanju stranke, o čemu je sačinjena službena beleška.

Prema članu 121. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni list RS", br. 80/02...53/10) poreski obveznik dužan je da, na poziv Poreske uprave, neposredno ili preko poreskog punomoćnika, učestvuje u daljem postupku kancelarijske kontrole i da pruži tražena objašnjenja i dokumentaciju u roku koji odredi Poreska uprava. Neodazivanje pozivu ne odlaže postupak kancelarijske kontrole. Članom 122. istog Zakona propisano je da ako se u postupku kancelarijske kontrole utvrdi postojanje nepravilnosti u pogledu podataka od značaja za utvrđivanje visine poreske obaveze, poreski inspektor je dužan da sačini zapisnik o kontroli. Poreski obveznik ima pravo da u roku od tri dana od dana prijema zapisnika o kancelarijskoj kontroli podnese primedbe na taj zapisnik. Poreski inspektor je dužan da primedbe razmotri u roku od tri dana od dana prijema i sačini dopunu zapisnika. Na osnovu zapisnika Poreska uprava donosi rešenje o utvrđivanju poreza.

U konkretnom slučaju Gradska poreska uprava Grada Novog Sada nije postupala u skladu sa odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, s obzirom na to da se na zapisnik o kontroli ne odgovara, da pojam "blanko zapisnik o saslušanju stranke" zakon ne poznaje, te da novo rešenje nije doneto u roku od 40 dana od dana prijema drugostepenog rešenja. Takođe, Gradska poreska uprava nije postupala u skladu sa odredbama Zakona o opštem upravnom postupku, jer drugostepeno rešenje nije dostavljeno stranci u roku od 8 dana od dana prijema spisa.

Imajući u vidu navedeno Pokrajinski ombudsman je utvrdio da je učinjena nepravilnost u radu Gradske poreske uprave, te u skladu sa članom 33. stav 1. alineja 2. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom ombudsmanu ("Službeni list APV", br. 23/02, 5/04, 16/05 i 18/09) upućuje sledeće



MIŠLJENJE

Gradska poreska uprava Grada Novog Sada je dužna da u svom radu postupa u skladu sa odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i Zakona o opštem upravnom postupku, te da u konkretnom slučaju preduzme sve mere u okvirima svoje nadležnosti da poresko rešenje donese i dostavi stranci u najkraćem mogućem roku.

Potrebno je da nas u roku od 15 dana od dana prijema ovog mišljenja obavestite o merama koje ste preduzeli.

ZAMENIK POKRAJINSKOG OMBUDSMANA

Dostaviti:

- 1. Podnosioci predstavke,**
- 2. Gradskom veću Grada
Novog Sada**

Dragomir Sekulić